

SESOHO PUO YA LAPENG

Buka ya!
kotara | & 2



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ISBN 978-1-920458-11-9

SESOHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |



E hlabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS



SESOHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-11-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition



9 781920 458119

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-11-9

SESOHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |



Kereiti

Lebitso:

Phaposi:



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la
Thuto ya Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.




Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mosebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bona ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bona.


Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA


Tekatekano	Seriti sa batho	Bophelo
<p>Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.</p> 	<p>Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.</p> 	<p>Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.</p> 
Lelapa	Thuto	Mosebetsi
<p>Tiotla mme o hlomphé batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.</p> 	<p>Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.</p> 	<p>Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.</p> 
Bolokolohi/tokollo le polokelo	Thepa/leruo	Bodumedi, ditumelo le maikutlo
<p>Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.</p> 	<p>Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.</p> 	<p>Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.</p> 
Boipaballo	Boahi	Tokolloho ya puo
<p>Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikolloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.</p> 	<p>Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.</p> 	<p>O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko.</p> 




Kereiti



ya SESOTHO



SESOTHO
Buka
I



Tema 1: Sekolo

1 Etsa seo ba se etsang	2
Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya di tho	
2 Mmele	4
Dikarolo tsa mamele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mamele Seha disehwa tsa mamele o di mamarisetse setshwantshong se nepahetseng	
3 Letsoho letshehadi	6
Bong ba lehlakore Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana	
4 Botana le botshehadi	8
Bong ba lehlakore Bontsha letsoho le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa	
5 Ho ithuta ho ngola lebitso la hao	10
Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadik dithlaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlaase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa	
6 Ba ho kae?	12
Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlaase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hakae.	
7 Medumo	14
Bokgoni ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlaase?	

Kgethollo ya ho bona: Etsa sedikadikwe ho e fapaneng le tse ding moleng ka mong	
8 Boipaballo	16
Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa	
9 Bapisa	18
Kgethollo ya pono, tshebetso e ntle ya di thokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofolo ka nngwe e etsa modumo ofe?	
10 Phaposi ya ho ithuta	20
Kutlwisiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya heno?	
11 Hlabula le mariha	22
Mebala le nako tsa selemo: Etsetsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekugubedumme tsa mariha ka o bolou.	
12 Bohlweki	24
Etsetsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.	
13 Metswalle	26
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: s Bitsa modumo ebe o a o khalar, mme o o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala tereisa mme o latelle ka mahlo: Nyalanya dikarete
tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo

14 Tlhaku a

Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se
qalang ka modumo a
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse
sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopoho

15 A re bapaleng mmoho

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: s
Bitsa modumo mme o khalar, o fumanne mme o etsetse
sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo (tereisa mme o fumanne) ho latella ka mahlo

16 Tlhaku s

Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se
qalang ka modumo s
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse
sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopoho



Tema 2: A re bapaleng mmoho

17 Re a bapala mmoho	34
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o khalar, o fumanne ebe o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopoho tsa diphofolo.	
18 Tlhaku e	36
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise ho ngola tlhaku e Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tlatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
19 Re a bapala	38
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khalar, jwale o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone	
20 Tlhaku i	40
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku i Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
21 Diphofolo tsa setswalle	42
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khalar, ofumane mme o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa mokganni ho fiha pheletsong ya mmila.	

22 Tlhaku r	44
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku r Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.	
23 Titjhelye ya ka	46
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: t Bitsa modumo, o khalar ebe o a o fumanne o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone	
24 Tlhaku t	48
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku t Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
25 Re a thusana	50
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lentswe mme o le khalar, jwale le fumanne e be o le etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwisiso ka ho bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela pale.	
26 Tlhaku o	52
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tlatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le ditshwantsho	
27 Mmino	54
Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o khalar, ebe o wa o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao

28 Tlhaku n

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa n
sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe
a nyalane le ditshwantsho.
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.

29 Re ya hae

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modum: u
Bitsa modumo mme o khalar, jwale o o fumanne mme o o
etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Qetella dipaterone.

30 Tlhaku u

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku u
Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le ditshwantsho di
nyalane.

31 Re fihlile hae hantle

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modum: g
Bitsa modumo mme o khalar, jwale o o fumanne o o etsetse
sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang
sekolong tsatsi ka leng.

32 Tlhaku g

Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku g
Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g
sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le
ditshwantsho di nyalane.



Tema 3: Kamora sekolo



33 Re ja hantle	66	nyalane Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.	
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima sethwantsho mme o etsetsa ditholwana tsohle didikadikwe.			
34 Tlhaku b	68	39 Seithati	78
Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nnge le e nngwe meizing Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b Etssetsa sethwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le dithwantsho Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.		Bua ka ditshwantsho Ho baladipolelo Modumo:w Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o o fumane o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona dipahang	
35 Ka mora nako ya sekolo	70	40 Tlhaku w	80
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo mme o o khalare,ebe o o a fumane o o etsetsa sedikadikwe Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane Ho bala: Khalara lentswe le nepahetseng le nyallanang le sethwantsho	
36 Tlhaku y	72	41 Ntate	82
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: f Bitsa modumo o o khalare,ebe o o a fumane, o o etsetsa sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
37 Dipapadi	74	42 Tlhaku: f	84
Ho bua ka ditshwantsho Modumo: d Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
38 Tlhaku d	76	43 Mosebetsi wa hae	86
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: v Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o o a fumane mme o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le ditshwantsho di nyalane. Jwale tereisa tumanosi	
44 Tlhaku v	88	45 Enwa ke Mme	90
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Medumo: h Bitsa modumo ebe o o a khalara,jwale o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tsena. Bohale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.	
46 Tlhaku h	92	47 Phomola	94
Tereisa mme o kwetlise tlhaku h Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Taka sethwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Bitsa modumo, o o khalare ebe o o a fumane o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng.Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.	
48 Tlhaku f	96	49 Jomo o lokisa baesekele	98
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: j Bitsa modumo mme o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolog Hlalosetsa motswalle sena.	
50 Tlhaku j	100	54 Tlhaku k	108
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Khalar dibopho ka tlhaku j e le tshehla		Tereisa mme o kwetlise tlhaku k Etssetsa sethwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
51 Nkgono le ntatemoholo	102	55 Ho thusana	110
Ho bua ka ditshwantsho Ho bala polelo Modumo: c Bitsa modumo o o khalare,ebe o o a fumane, jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo l Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se segkubedua naming, se bolou sesepeng le se setala ditholwaneng.	
52 Tlhaku c	104	56 Tlhaku i	112
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c Etssetsa sethwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho		Tereisa mme o kwetlise tlhaku l Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
53 Rangwane le mangwane	106	57 Paballo o dilemo di tshelela kajeno	114
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: p Bitsa modumo, o o khalare, ebe o o a fumane jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsaa hao.	
58 Tlhaku p	116	58 Tlhaku p	116
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
59 Re ja nama	118	59 Re ja nama	118
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: m		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: m	

Tema 4: Lelapa la heso

50 Tlhaku m	120	60 Tlhaku m	122
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etssetsa sethwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku m ya m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka sethwantsho sa b lelapa leno.	
61 Re hlatswa dijana	122	61 Re hlatswa dijana	122
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella sethwantsho		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella sethwantsho	
62 Tlhaku q	124	62 Tlhaku q	124
Ho ngola: Tereisamime okwetlise tlhaku q Etssetsa sethwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka mola ho tlaha phooofolong ho ya moo e dulang.	
63 Serapa sa diphoofofolo	126	63 Serapa sa diphoofofolo	126
Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho tlaha phooofolong ho ya moo e dulang.		Ho bua ka sethwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho tlaha phooofolong ho ya moo e dulang.	
64 Tlhaku x	128	64 Tlhaku x	128
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	

Etsa seo ba se etsang



Ha re etseng

Etsisa bana bana .



Tshwara
hlooho



Tshwara
mahetla

Tshwara
mpa




Tshwara nko



Tshwara
mangwele



Ntsha
leleme



Kwala
mahlo



Letsatsi:



Tshwara
menwana



Bula
letsoho
haholo



Otlolla letsoho



Tshwara
hlooho



Phahamisa
matsoho



Ikotlolle haholo

2 Mmele



Ha re etseng

Mamela titjhere.
Supa setho sa mmele se nepahetseng.

lehlo
nko
molomo
lehetla
sefuba
sephaka
mpa

menwana ya matsoho
letsoho
monwana o motona

hloooh
moriri
tsebe



meno
leleme
molala
setsu

lengwele
mmomo
leoto





menwana ya maoto

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sef ahleho.



Letsoho le letshehadi




Ha re etseng
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi




Letsatsi:



Ha re etseng
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe
o bala menwana ya hao.

Letona



Titjhere: Saena


Letsatsi

Botona le botshehadi



Ha re etseng

Emajwalo ka ngwana ya setshwantshong.
Bontsha letsoho la hao le letona.
Bontsha letsoho la hao le letshehadi.
Bontsha letsoho leo o ratang ho ngola ka lona.
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.




Letsatsi:

Tereisa mela




Ha re fumaneng


Etsa dikgwele dibalunung tsena.




Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



Thusa notshi ho fumana dipalesa.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



Ho ithuta ho ngola lebitso la hao



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe
tlhakung e qalang ya
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:

Letsatsi:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa mmatlanyana ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.



Titjhere: Saena

Letsatsi

6 Ba ho kae?

Kotara ya 1 – Beke ya 2



Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.



ka tlasa
lebokose



ka ntle ho
lebokose



pela ka




ka hara lebokose

o sututsa ka

morao



o dutse
mahareng



o hulela ka pele



ka pela
setulo



o dutse
setulong



ka tlasa setulo



o eme hodima
setulo



ka mora setulo




pela setulo



Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo o jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.





Letsatsi:

Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.



8 Boipaballo




Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?




Letsatsi:





Ha re etseng

Etsa mola o bapise phoofolo e nngwe le e nngwe le mma yona.



Letsatsi:

kgomo

petsana

podí

konyana

tsuonyana

fatshakana

letata

Phaposi ya ho ithuta



Ha re etseng


Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana



samentjhisi




senomaphodi



apole



bolo



kgati




dibuka

Letsatsi:

phoustara




malepa




dikerayone




pensele




sekgomaretsi



sekere




rula



raba




pene le pampiri



pente



borashe ba ho
penta



seyalemoya

khomputa




Hlabula le mariha



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o **mokgubedu**.

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o **motala**.



Hlabula

Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi

23



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.



Medumo

Etsa modumo ka dialfabeto tse ka tlase mme o etse sedikadikwe ho eo o e kgethileng.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama



Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.



Boikgathollo


Etsa setshwantsho sa hao.





Ha re ngoleng


Ngololla lentswe lena.



aneha



chlama








a a a a a a a

A A A A A



Ha re etseng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **A**.

Letsatsi:



Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.



Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

a

a

d

b


a

b



Ha re etseng

Fumana sebopoho setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.
Kgabisaka mmala o tshwanang.



Titjhere: Saena

Letsatsi

A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	Sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.



Seipati le Sello ba dutse.




Boikgathollo




Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



Titjhere: Saena








Letsatsi

31




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



sesepa



Ss



seeta

S S S S S S

S S S S S S

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




Re bapala mmoho



Ati o eme.



Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

emere



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.




Ati o eme.



Boikgathollo





Kopanya matheba hore o bone phoof olo.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



E e



emere

e e






E E

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



10



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

l_shom_


_m_r_

p_ns_l_

l_h_



10



Re a bapala



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u



Itu o a dumedisa.

inama



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsta	inela
bina	podि	inola



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.

Itu o a dumedisa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



I i



inama

i :




I I

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.




Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.



pod _



tlhap _



z _ p _



le _ no

O latelwa ke ntja



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang le Refilwe.



Latela tsela ena ho thusa mokganni ho qetella lebelo.


Boikgathollo






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



ratha

Rr

raqhwe



r r

R R

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **R**.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **R** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



<u>_oka</u>
<u>_obala</u>
<u>_aha</u>
<u>_walla</u>
<u>_akgadi</u>
<u>le _ato</u>
<u>_ulela</u>



23 Titjhere ya ka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


Ho a tjhesa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tomato



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho a tjhesa.



Boikgathollo


Qetella dipaterone tsena.



W W W W W W W W



W W W W W W W W




W W W W W W W W





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



t t



T T

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.



Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ka **t**.




 onki



 ama i



 apole



 erene



 ala



se ulo

Re a thusana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

O wele.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o

ota



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lesapo	bona	opa
lebone	lona	oka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.




O

wele.



Boikgathollo


Qoqela motswalle
wa hao ka pale
eo o e boneng
setshwantshong.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku O sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m _ h _ ma



leb _ ne



m _ r _ ho




m _ sadi



leb _ k _ se



_ ta




Ha re baleng



Medumo


Neo o a bina.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nonyana



Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:



Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: _____


Sefane: _____

Letsatsi la tswalo: _____ / _____ / 20 _____





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.



noha

Nn

nare



n **n**




N **N**

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n

l

b

noha

loha

boha

n

s

b

oka

b

r

s

e

o

a

ma



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kutlo o ya hae.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

Kutlo	dula	buka
kula	pula	mmusi



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Kenya tlhaku **U**.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


A large rectangular frame contains four illustrations: a woman in a purple sweater knitting a green and red patterned blanket; a woman in a purple shirt holding a baby; a skein of red yarn with a green band; and an open book.

d _ la	
b _ ka	
k _ ka	
ul _	




Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



u u

u u

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tlaha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set_lo



ul_

b_ka



lam_n_

k_ka



k_ku

Re fihlile hae hantle



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Mme o lata Ati.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo


Etsa setswantsho o bontshe tselo eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Tlhaku g




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



g g


G G

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

_auteng

_alase


_auta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Bonolo o bala buka.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



b	n	m	b
n	u	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.



Tlhaku b

Kotara ya 2 – Beke ya 1



Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b	a	d	p	p	b
---	---	---	---	---	---


p	b	d	p	p	a
---	---	---	---	---	---

d	d	a	p	p	b
---	---	---	---	---	---



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Bb



bolo

b b


B B

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




Ka mora nako ya sekolo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o raha bolo.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena	yona	yane
yoyo	yokate	leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Yena o raha bolo.



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne




tshohile




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



y y


Y Y

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



__aka



__okate




__oo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Lebala la dipapadi.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme oo etsetse sedikadikwe.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.




Lebala la dipapadi.



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



d d

D D

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

d **b**


Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe
a nyalane le ditshwantsho.



 olo



 ijo



 inku



 ieta



 ipalesa




 anana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Wena o a hlapa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatle



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Wena o a hlapa.




Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.



Kotara ya 2 – Beke ya 2



Ngololla tlhaku ena.



W **w**


W **w**

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **W**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **W** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



_aelese




j_ang




mosu_e



_atjhe



t_eba




r_ala



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Ntate o lokisa zozo.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

ZOZO



Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

kwaZulu Natal	Zuma	zozo
Zimbabwe	Sezulu	zipi



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.




Ntate o lokisa zozo.



Boikgathollo



Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



zipi

Zz



zozo

Z Z


Z Z

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.




zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

була



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o a bala.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v



vuvuzela

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena

o



a

bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya
setshwantshong se nepahetseng.



leqeba

dj_

bl_


bla

bna

bna

bna

a
e
o
i
u



V V

V V



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

_alase

_tja

_oloi

_u _uzela

_fate



_o_o

_atiba

_weba

_atjhe


_uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Enwa ke mme Hopolang.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

hula



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

hem	a	ha	ha
he	no	Hopolang	ku



Ha re ngoleng



Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.






Ha re ngoleng

Isa bana ba
sekolo ntlong e
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.


h


H H

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le __ e

__ empe

__ elikopotara

itj __ eba

__ ama

__ ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

hasa

hula


hempe

haraka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Fumana sefate.



Mediumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana	fumane	fana
sefate	fela	fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Fumana

sefate.




Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2



3

O dutse sefateng.




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga

f f

F F

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


le __ ielo

ta __ ole

se __ o __ ane

se __ ate

__ ata



Jomo o lokisa baesekele



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Jomo o a lokisa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo o a lokisa.



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.



Tlhaku j



Ha re ngoleng




Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j	t	f	t	g	j
t	j	t	θ	f	a
f	d	f	t	p	j



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana

sejanna



dijo

dijabo



jeme

borotho




jase

dijo



jwang

jela



jeli


jeresi

Nkgono le ntatemoholo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

coke



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkgono
ntja	koranta	moholo	lemati



Ha re ngoleng



Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	moholo	o	bala	koranta.
-------	--------	---	------	----------




Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.



moholo

monyane



kgale








ntjha






Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



coke



C C

C C

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa **C**.



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Kenang le
shebelle pale.



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang le shebelle pale.



Boikgathollo

Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

Kk



k k


K K

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku
 |
 la
 |
 ka
 |
 ta

kula

kuka

kuta

ka
 |
 tiba
 |
 tse
 |
 ma

ke
 |
 lello
 |
 tso
 |
 na

ko
 |
 pa
 |
 lla
 |
 ra

Re thusa ntate ho hlatswa dijana




Lapeng leso.



Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



I	v	u	t
t	I	m	m
m	n	u	I
v	u	I	t



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Lapeng

leso.




Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se **sekgubedu** nameng.

Etsa sedikadikwe se se **putswa** sesepeng.

Etsa sedikadikwe se **setala** tholwaneng.







Latela matheba moleng.



Ngololla tlhaku ena.



...








....

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tlaha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


 eoto

 ejwe

 ebokose

 ebone

 ebese



Paballo o dilemo di tshelela kajeno



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Paballo o a keteka.



Mediumo

Kgabiso modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



p	d	p
a	b	a
d	a	d
a	d	p

podí



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo o a keteka.



Boikgathollo

Kenya dikerese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Tlhaku P



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



podí



Pp

patsí



Pp





Pp

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **P** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




_ere



_ene



_ente



_odi

Re ja nama



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho

Molemo

mema

madi

mala

mane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Ba


ja

mmoho.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate

mme

kgaitsei

abuti




nkgonon

ntatemoholo




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

Mm

molomo


m m
M M

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

m

n



Ha re ngoleng

m **n**

Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



__aoto



__ooki




__okopu



__ollo



__a__a



__ahe

Re hlatswa dijana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Qeto o qala ho
hlatswa dijana.**



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q

senqanqane



Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.




Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.






Tlhaku q



Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja




Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Qq



q **q**


Q **Q**

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho ka mebala ho latela
mebala ya ditlhaku.



p= q= b= a= d=



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



o opela



_abana




le_ ephe



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

**Re bona diphoofolo
tse hlaha serapeng.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



X	V	U	X
a	X	a	X
u	a	v	u
v	d	x	d



Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

nare	tlou
qwaha	tshwene



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.





Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo


Etsa mola o tlhang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.







Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.



X...rei



X X




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.



Bukantswe ya ka

A a

Nn

Bb

Oo

Cc

Pp

Dd

Qq

E e

Rr

Ff

Ss

Gg

Tt

Hh

Uu

I i

Vv

Jj

Ww

Kk



Xx



Ll

Yy

Mm

Zz






Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa
bokamorao ba leqephe lena ka morao ho buka ya
hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho
tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa
hape.



Dintho tsa ka tse sehuweng



27 Amo

Ati.

Mantswe a sehetsweng mola:
Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.
A bapise le dikarete tsa mantswe a leqephang la mosebetsi
le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka
letsohong le letona.



Ann

and

Sam.

31 Seipati

le

Sello

ba

dutse

35 Ati

o

eme.

39 Itu

o

a

dumedisa.

43 Rapelang

le

Refilwe.

47 Ho

a

tjhesa.

51 O

wele.

55 Neo

o

a

bina

59 Kutlo

o

ya

hae.

63 Mme

o

lata

Ati.

67 Bonolo

o

bala

buka.

71 Yena

o

raha

bolo.

dipapadi

la

Lebda

79	Wena	o	a	hlapa.		
83	Fumana		sefate.		sebra.	
87	Yena	o	a	bala.		
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.	serapeng.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.	hlaha	
99	Jomo	o	a	lokisa.	tse	
103	Ntate	moholo	o	bala	koranta.	
107	Kenang	le	shebelle	pale.	diphoofolo	
III	Lapeng		leso.		bong	
115	Palballo	o	a	keteka.	Re	
119	Ba		ja	mmoho.	127	
123	Qeto	o	qala	ho	hlatswa	dijana.

